

t5_neckla_3

(TMTgLyayZ6QP4p6mNHZ5ugu5vXu6qtyA3oX)

October 27, 2020

Let $v3_card_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $np_1 : \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r3_relat_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_tarski : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \neg(\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((v1_zfmisc_1 X0) \wedge (\forall X1. X0 \neq k1_tarski X1)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1_relat_1 X0) \Rightarrow (\forall X1. (r3_relat_2 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2. \forall X3. ((X2 \in X1) \wedge ((X3 \in X1) \wedge (k4_tarski X2 X3 \in X0)))) \Rightarrow (k4_tarski X3 X2 \in X0))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X1 = k1_tarski X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (X2 \in X1) \Leftrightarrow (X2 = X0)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v3_card_1 X0 np_1) \Rightarrow ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge (v1_zfmisc_1 X0)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow (v1_relat_1 X2) \quad (5)$$

Theorem 1

$$\forall X0. (v3_card_1 X0 np_1) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0))) \Rightarrow (r3_relat_2 X1 X0))$$